



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	17. 10	2025. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	16-2/25-2	
VEZA:		
EPA:	694 XXVIII	
SKRAĆENICA:		PREDLOG

Podgorica, 17. oktobar 2025.

SKUPŠTINA CRNE GORE
Predsjedniku Andriji Mandiću

Poštovani,

Na osnovu člana 93 stav 1 Ustava Crne Gore i člana 130 Poslovnika Skupštine Crne Gore podnosim **PREDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA**, radi stavljanja u skupštinsku proceduru.

Poslanik:


Tonči Janović

**ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA**

Član 1

U Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica („Službeni list RCG“, br. 65/01, 37/04 i 78/06 i „Službeni list CG“, br. 86/09, 14/12, 6/13, 62/13, 60/14, 79/15, 83/16, 67/19, 59/21, 146/21, 152/22 i 88/24), u članu 37 poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„(5) Izuzetno od stava 1 tačka 1 ovog člana, prihodom od kapitala ne smatraju se prihodi od kamata koji su nastali ulaganjem u dužničke hartije od vrijednosti čiji je izdavalac država, Centralna banka Crne Gore ili jedinica lokalne samouprave.“

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica sadržan je u članu 142 stav 3 Ustava Crne Gore, kojim je predviđeno da se porezi i druge dažbine mogu uvoditi samo zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica („Službeni list RCG” br. 65/01, 37/04, 78/06 i "Službeni list CG", br. 86/09, 14/12, 6/13, 62/13, 60/14, 79/15, 83/16, 67/19, 59/21, 146/21, 152/22 i 88/24) uređeno je oporezivanje dohotka fizičkih lica.

Predlogom zakona o izmjeni Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica predviđeno je da se prihodom od kapitala ne smatraju prihodi od kamata koji su nastali ulaganjem u dužničke hartije od vrijednosti čiji je izdavalac država, Centralna banka Crne Gore ili jedinica lokalne samouprave.

Cilj zakona je da sva fizička lica koja ulažu novac u dužničke hartije od vrijednosti koje izdaje država, Centralna banka Crne Gore ili jedinica lokalne samouprave budu oslobođena od plaćanja poreza na kamatu koja im na osnovu tog ulaga pripada.

Predloženo zakonsko rješenje će doprinijeti većoj zainteresovanosti fizičkih lica za ulaganje u dužničke hartije od vrijednosti koje izdaje država, Centralna banka Crne Gore ili jedinica lokalne samouprave, te doprinijeti ispunjavanju cilja izdavaoca hartije od vrijednosti.

III. USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Materija obuhvaćena predmetnim zakonom nije izričito regulisana propisima EU.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Član 1 – Ovim članom predlaže se da se prihodom od kapitala ne smatraju prihodi od kamata koji su nastali ulaganjem u dužničke hartije od vrijednosti čiji je izdavalac država, Centralna banka Crne Gore ili jedinica lokalne samouprave. Predloženo zakonsko rješenje će doprinijeti većoj zainteresovanosti fizičkih lica za ulaganje u dužničke hartije od vrijednosti koje izdaje država, Centralna banka Crne Gore ili jedinica lokalne samouprave, te doprinijeti ispunjavanju cilja izdavaoca hartije od vrijednosti.

Član 2 – Ovim članom predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da Skupština Crne Gore, shodno članu 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore, donese ovaj zakon po hitnom postupku, imajući u vidu potrebu da se obezbijedi blagovremena primjena zakonskog rješenja koja je u interesu fizičkih lica koja ulažu u hartije od vrijednosti.

Odloženo usvajanje ovog zakona moglo bi izazvati poteškoće u primjeni važećeg zakonskog rješenja i potencijalno stvoriti pravnu nesigurnost u pogledu njihove primjene.

**PREGLED ODREDBE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA KOJA SE MIJENJA I ČIJA
IZMJENA SE PREDLAŽE**

Član 37

(1) Prihodom od kapitala smatraju se:

1) prihodi od kamata;

2) udjeli u dobiti koje ostvare članovi uprave i zaposleni u novcu, udjelima ili akcijama;

3) prihodi od korišćenja imovine i usluga od strane vlasnika i suvlasnika kapitala za njihove privatne potrebe;

3a) prihodi fizičkih lica nastali raspodjelom preostale imovine (likvidacionog ostatka) u postupku likvidacije ili stečaja iznad vrijednosti uloženog kapitala;

4) dividende i udjeli u dobiti.

(2) Prihodom od kapitala smatraju se i primanja po osnovu akcija i učešća u kapitalu članova uprave i zaposlenih u društvu kapitala, a koje dobiju ili kupe pod povlašćenim uslovima.

(3) Kod utvrđivanja oporezivog dohotka od kapitala troškovi se ne priznaju.

(4) Osnovicu za oporezivanje prihoda od kapitala čini bruto iznos prihoda iz st. 1 i 2 ovog člana.